

МЕТАОЛИМПИАДА

8 класс

Код ученика

--	--	--	--

Инструкция:

1. В поле код ученика запиши регистрационный номер



Культура народов РС(Я)

- 1) Түн былыргы төрүттэрин үгэнин салбаан, саха норуотугар Или (государствоны) тэрийэргэ санаммыт историческай герой кимий?
- 2) Хас сыллардаахха Саха сирин, Азия хотугулуу-илин өттүн Нуучча государствотун састаабыгар киллэрбиттэрэй?
- 3) 1937 сыллаахха тахсыбыт «Ураанхай сахалар» диэн кинигэ авторун ый.
- 4) Саха сиригэр ханнык аҕыйах ахсааннаах хотугу норуоттар олороллоруй, ааттарын суруйтаа.
- 5) А.Е. Кулаковскай – Өксөкүлээх Өлөксөй танха иһиллиир хас билгэ баарын ыйбытай?

Саха тыла

1. Ханнык этии ойбос чилиэнэ ойбос падеж ыйытыларыгар хоруйдууруй?
2. Хайаанын туох туһугар оңоһулларын көрдөрөр, туох иһин? туох наадаба? тобо? ыйытыга хоруйдуур этии ойбос чилиэнин арааһа ханныгый?
3. Киһи санаатыгар иэйии (эмоция) эбилиннэбинэ сээн, ыйыты, соруйар этии барыта этии буолуон сөп. Этии тиибин суруй.
4. Баһылыр ситим хас араастаабый?
5. Баһылатар тыл баһылыр тылы кытта биир сирэйгэ, ахсаанна турар ситимэ туох дэнэрий?

Саха литературата

1. Сергей Афанасьевич Зверев псевдонима?
2. «Хара кыталык» романна баар хомуһуннаах ойуун аата?
3. Н.А.Габышев биир кэпсээнигэр Балбаара диэн эмээхсин Бэстээхтэн дойдутугар, Хомустаахха, тахсыбытын туһунан суруллар. Ол кэпсээн аата?
4. Ыччат дьонноох Ийэ дойдуом!
Тиллиэн! Көнүллэниэн! Күүһүрүөн!
А.И.Софронов «Төрөөбүт дойду». Бу хоһоонно этиини оноруу ханнык ньымата туттуллубутуй?
5. Ытаама, мин хотун-доһорум,
Оһолорум барахсагтар. Ытаһыман, - диэн “Бырастылаһы” хоһоонугар суруйбут, саха бастакы народнай поэта кимий?

Русский язык

I. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? Выпишите слова, вставив букву.

- 1) подр..жательный, б..рюзовый, пон..мание
- 2) ур..ганный, ср..щение, пр..грамма
- 3) в..жатый, уг..сающий, разг..дать
- 4) наб..рать, уг..ревший, иск..жение

Ответ: _____

II. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? Выпишите слова, вставив букву.

- 1) раз..грать, по..грать, пред..стория
- 2) во..становить, бе..дельник, ..бросить
- 3) пр..остановить, пр..следовать, пр..дводитель
- 4) с..ёмочный, меж..языковой, об..явленный

Ответ: _____

III. Замените словосочетание «спросите с возмущением», построенное на основе подчинительной связи управление, синонимичным словосочетанием со связью примыкание. Напишите получившееся словосочетание.

Ответ: _____

IV. Выпишите грамматическую основу предложения.

– Дядя, может, у вас есть сухарик?

Ответ: _____

V. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны быть запяты.

Между деревьями вились (1) сплетаясь (2) и (3) расплетаясь (4) узкие тропинки (5) протоптанные местными рябятишками.

Ответ: _____

Русская литература

- 1) Эпиграфом к какому произведению является пословица «Береги честь смолоду». Кто автор произведения?

- 2) Назовите автора повести «Тарас Бульба».

- 3) Какое историческое лицо является героем произведения М.Ю. Лермонтова о купце Калашникове?

- 4) Как называется элемент сюжета, обозначающий момент наивысшего напряжения в развитии действия, максимально обостряющий художественный конфликт.

- 5) Кто изображён на официальном логотипе Года литературы в России- 2015?

Английский язык

1. Put *much/many* in the gap.
Did you take ... photos in Spain?

2. Put the article if necessary.
...Mississippi is the longest river in the USA

3. Make the plural form.
an ox-

4. “Alice in Wonderland” was written by...

5. The emblem of Wales is...

